

ЛЕОНИД ИЛЬИЧ БРЕЖНЕВКЭ СОВЕТСКОЙ СОЮЗ МАРШАЛА ВОИНСКОЙ ЗВАНИЕНЫ ИНГЭРИИ

ССРС Верховнай Советын Президиумун Ыйаадынан
ССРС Оборонатын Советын Председателигэр Л. И. Брежневкэ Советской Союз Маршала воиной звание ыгарылыны.

ССТА.

Эйэ иһин, коммунизм идеалларын иһин охсуһааччыга

Советской Союз Геройа, Социалистическай Үлэ Геройа, СССР КК Генеральной секретара Леонид Ильич Брежнев уһулуччулаах бойбуой уонна үлэбэ үтүөлэрин бэлэтээн Днепропетровский (Днепропетровский уобалаас) куоракка — герой төрөөбүт дойдутугар — СССР Верховнай Советын Президиумун Ыйаадынан бронзай бюст туруорулунна.

Иам ыйын 8 күнүгэр Днепропетровский куорат Октябрьскай плошадыгар Леонид Ильич Брежнев — Эйэ иһин, коммунизм идеалларын иһин охсуһааччы — төрөөбүт дойдутугар бронзай бюст аһыага аналлаах митинг буола.

Митинг кыстыаахтарыгар туһаайан СССР КК Политбюро тун чилиэна, Украина Коммунистическай партиятын Кичи Комитетын бастаы секретара В. В. Шербицкий этэ:

— Леонид Ильич төрөөбүт дойдутугар бүгүҥү үөрүүкөтүү — үлэбэ уонна бойбуой уһулуччулаах хорсун быһыкта Герой иһин Кыһыл Комүс Сүлүүнүн (бэлэтэммит кийи

үтүөтүн нуруот буттуну билиинитин чарыахай туһута. Бүтүтүн уонсай санааы этнэри дин саныамбыл: эһиги бүгүҥү кийи туттуутун уонна үөрүүтүн, Днепродзержинскай күндү алохтоохторо, советскай Украина бары үлэһиттэрэ, быһиги улуу Ийэ дойдубут бүтүтүн истинини үлэстэлэр.

— Леонид Ильич күүрэниэх уонна элбэх өрүттэх үлэбэ — Ийэ дойдуну мунура суох таптыырга, Ленинини одорогго уонна үлэһиттэрэ бары советскай дьоннорго чарыахай холобур.

Митингэ партия ветераннара, уруксу буйуттар, тым сири бары үлэһиттэрин, партийнай уонна советскай тэриэтэлэр, научнай уонна да атын учреждениелар предствителлэра тым өтөллөр.

Митинг кыстыаахтары үрдүк өрө көтөдүлүүсүн СССР Кичи Комитетыгар, СССР КК Генеральной секретара табарас Леонид Ильич Брежневкэ Эбарда суругу ылымналар.

ССТА.

Москвичтар Тынданы туталлар



АМУРСКАЯ УОБАЛАС. Бай-риэхтэро. Сыл бүтүрү Дили оссо кил-Амур магистралын столица иһин итинник дьол уонна 230 Тында түргэмник тутулар. Куоталаһылар тутууччулар. Куоталаһылар тутууччулар. Куоталаһылар тутууччулар.

СНИМКА: Анатолий Гусев (бастаы кэкирэ хамастаы иһин) — сыйаар биргээдэтин иһин ити дьолор ие үлэлэрэ бүтэн иһиннэрэ.

ССТА фотохрониката.

Кыһыл Знамя — полиграфистарга

ССКП райкомун бюрота, райсовет исполкома уонна райсопроф оройуон промышленнай предприятиеларын уонна производственной тэриэтэлэрин 1976 сыл бастаы кварталыгар социалистическай куоталаһыларын түмүктэрин өгөрдүлэр.

Промышленность ылавоой бородууксуулатын өгөрүү уонна батарын былааннарын аһа төлөрбүт оройуоннаабы тириэтин иһиннэрэ (бастаы)

бөөһүнүннэр төлөрөтү Массаж П. И., партийнай тэриэтэ секретара Чичаевилов С. И., профсоюз мөсткөмүн председателэ Оксенов Н. С.) бастаы мөстөһүн иһин партий райкомун, райсовет исполкомун уонна райсопроф көһөрүллэ сылдьар кыһыл знамятынч набараадаланна.

Иккис мөстөбө дөсөһүнүг, үлэска коммунальнай предприятиелар уонна тунсаран өгөрүү кэһиниэ дьолуулар.

Бары дойдулар пролетарийдара, холбоһун!

САНА ОЛОХ

Х а б ы а т
1931 сыл алтынныы
ыйтан тахсар

ССНП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙКОМУН УОННА ҮЛЭҤИТТЭР
ДЕПУТАТТАРЫН ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТЫН ОРГАНА

1976 сыл. Ыам ыйын 11 күнэ
ОПТУОРУННУК

Сыылат
2 харчы

Куоталаһыга — киэн далааһыны!

Кыстык сэттэ ыйын түмүктэрэ

ОБЩЕСТВЕННАЯ СУОҔУ КЫСТЫГЫН сэттэ ыйы түмүктэринэ. Кыстык бүтэһэ биһир ыйы кыайбат биримэ хаалла. Суоҕу итинтэтин бу эппиэттэх сезонулар совхозтар хайдах үлэстэлэр?

Бу боппурас соторутаабыта ССКП райкомун бюротун, райсовет исполкомун уонна профсоюзтар оройуоннаабы советтарын президиумун холбоһуктаах муһуһахтарыгар дүүһэлэһилиннэ.

Муһуһаха бэлэтэммитин күрдүк, баалаһынна сөһө бөдө суох. Оройуон саамый бөдөҥ хаһаайыстыбата — Субуруускай аатынан совхоз (директор Белых М. И., партком секретара Ефимов В. В., профсоюз рабөчкөмун председателэ Драгунов Г. А.) кыстык ааспыт ыйдарыгар суоһуну итингэ, бородуунсууһаны ылыыга бөдөҥ итэһэстэри, улахан хаалыыны таһаарда: үтүү ылавоой ыйын былааным 79,9, биһир фуражнай ынахтан ылаһыны 67,3, государство туттары сорудаһын 92,8 ара бырыһыан төлөрбөтө, барыта 239 ынах суоһуну уонна 49 ылаһыны туһата суох өлөрдө, ынаҕа буоһатын былааным 52 бырыһыан төлөрдө.

Манньык баалаһынна совхозка салаата таһына намыһарыттан, үлэ тэрээһинэ мөлтөтүтөн, специалисттаран, суоһу итинтэтин үлэһиттэриттэн көрөбүт сэттэ суоһуттан үлэскаата. Кийи суоһуоҕа дин баар: бу хаһаайыстыбара кыстык туруга, суоһуттан бородууксууһаны ылыы тиһиэ мууе устарга ара итинник буолбата, хаалык кыстык былаһын туһары өлөрөн таһыста. Ол үрдүнэн дирекция, партком, рабөчкөм биримэһитэр хаһаайыстыба бу салаатын хаалыктын таһаарда аһыннэх дьаһаллары ылабахтыра «аһаһыннэр ара сөн. Дьаһала итинник салгыан бөдөр буолларына, быһылыгы да былаһынар, былаһыныгы баһаарыа мөһүһүтөн өрдүттэх мөһөһтөн таһаарга салаата өһөрбүт дьаһаллар кумалыга хаалар кутталлаахтар.

Оройуон иккис бөдөҥ хаһаайыстыбата — Карл Маркс аатынан совхоз быһылыгы кыстыкка общественнай суоһу көһүнүнн өлүүтүн былаһыныгытааһаар элбөттө, ынах төбө элэ эрдэ элбөһүн төрөөбүтүн үрдүнэн кыстык сэттэ ыйыгар дьаһаны. 1976 сыл ааспыт түүрт ыйыгар дьаһаны, кэкини мууе устарга дьаһаны үтүү ылавоой ылыы, биһир ынахтан ылаһын уонна үтүү государство туттары сорудахтарын ыраарынан төлөрбөтө. Мань мөстөбө салаата, тэрээһин итэһэстэриттэн, дьону кытта үлэ мөһөһүтөн аһылаһа быһаарыахха сатаммыт. Совхоз 18 ылаһына фермаһаарыттан кыстык 7 ыйдарыгар 13-һэ, быһыл түүрт ыйга 11-рэ, мууе устарга 15-һэ үтүү ылаһыныга былааннарын төлөрбөтүлэр. 137 манньыкыттан сэттэ ыйдаабы сорудахтарын баара ара 46, кэкини түүрт ыйдарыны 54, оттон мууе устардаарыны 34 ара манньыкыт төлөрдүлэр. Бороону төлөһүтүүгэ бу хаһаайыстыба улахан ынахтардаах өрөөрү оройуон атын совхозтарыттан даһа хаалла. Оттон ылаһы буоһатыныга, сьомөһини пуууу бөһөһтөгөр тутан өлөрөн, былааным аһарын ара төлөрөн иһэр.

Кыстык ааспыт ыйдарыгар суоһуну көрүүгө-хараһыага, киниэттөн бородууксууһаны ылыыга аһыттаран өрдүтүк Эрилик Эристини аатынан совхоз үлэстэ. Маньа сэттэ ый түмүктөнн үтүү ылавоой ыйын былаана 14 бырыһыан, биһир фуражнай ынахтан үтүү ылаһы сорудага 8,5 бырыһыан, үтүү государство аһылаһыны 19,8 бырыһыан, аһи туттары сорудага 21,7 бырыһыан, бороону төлөһүтүү сорудага 5,5 бырыһыан аһарылынылар. Оттон совхоз барыта 120,84 баллы ылаһ оройуон хаһаайыстыбаларын социалистическай куоталаһыларыгар бастаан ССКП райкомун, райсовет исполкомун уон-

һөрүллэ сылдьар Кыһыл знамяларын ылла.

Совхозтар отделениеларын социалистическай куоталаһыларыгар үтүү ылавоой ылаһын уонна үтүү аһылаһыны былааннарын аһара төлөрөн, биһир бороону орто улаатынтын сорудаһын 44,3 бырыһыан аһаран барыта 89,91 баллаһыт Карл Маркс аатынан совхоз Болугурдаабы отделениета бастаан эһи ССКП райкомун, райсовет исполкомун уонна райсопроф көһөрүллэ сылдьар Кыһыл знамятын ылла. Иккис мөстөбө 86,25 баллаах Хөтөгө, үһүсө — 84,28 баллаах Соловьев отделениелара таһысталар.

Формалар коллентивтарын күрэхтэһиннэлэригар кыстык сэттэ ыйыгар хас биһирдин фуражнай ынахтан өртөтүнн 1078 кг үтүү ылаһ, былааным 127 бырыһыан төлөрбүт Эрилик Эристини аатынан совхоз «Юбилейнай» фермата (старшай Кузьмина А. Т.) бастаан, фуражнай ынах аһыттан 808 кг үтүү ылаһ, былааным 17 бырыһыан куоһарбыт Карл Маркс аатынан совхоз Төһүргэстэх фермата (старшай Старостина М. Т.), иккис, хас биһирдин фуражнай ынахтан орто-тунан 779 кг ылаһ, сорудаһын 141 бырыһыан төлөрбүт Эрилик Эристини аатынан совхоз Бырыы фермата (старшай Тарабукина В. К.) үһүс мөстөбөһи ылылар.

Ылаһыныгыттар социалистическай куоталаһыларыгар фуражнай ынаһын аһыттан кыстык сэттэ ыйыгар 1887 кг ылаһ, сорудаһын 35 бырыһыан аһарыт Эрилик Эристини аатынан совхоз биллэһитэх манньыкыста Кузьмина А. Т. төһөһөһүн булбата. Фуражнай ынаһын аһыттан 1230 кг үтүү ылаһ, сорудаһын 21 бырыһыан куоһарбыт Карл Маркс аатынан совхоз манньыкыста Дюдорова В. И. иккис, ынаһын аһыттан 1209 кг үтүү ылаһ, сорудаһын 139 бырыһыан төлөрбүт Эрилик Эристини аатынан со-хотон Тарабукина В. К. үһүс буолулар.

Бороон көрөр ээһөлөһтөгөр Карл Маркс аатынан совхоз Болугурдаабы отделениетин «Юбилейнай» ферматын бастаан ээһөлөһтө (старшай Фокина К. В.) 119 бороону сэттэ ыйга сүтүгэ суох итөн, хас биһирдиннэрэн 122,8 кг төлөһүтөн куоталаһыныга бастаан таһыста. Оттон Абрамова М. А. старшайыах ити ферма иккис ээһөлөһтө 150 бороону сүтүгэ суох итөн, хас биһирдиннэһи 117,5 кг төлөһүтөн иккис мөстөһи ылла. Үһүсө эһи бу совхоз Одьулуһунаабы отделениеттан Аартын ээһөлөһтө (старшай Непородова М. И.) 212 бороону кыстык устатыгар 99,5 бырыһыан таһынаах итөн, хас биһирдиннэһи 109,7 кг улаатыннарын таһыста.

Совхозтар бороон көрөһчүлэрин күрэхтэһиннэлэригар болугурлар аһардыһыны аһардылар: 50 бороону барытын таһынаах иһини уонна хас биһирдиннэһи 130,8 кг төлөһүтүн Савина А. Д. бастаан, эһи 50 бороону сүтүгэ суох көрөһчүлэригар, хас биһирдиннэһи 127,3 кг улаатыннарыт Абрамова М. А. иккис, 50 бороонун хас биһирдиннэһи 125,1 кг төлөһүтүн Карпова М. И. үһүс мөстөбөһи ылылар.

ССКП райкомун бюрота, райсовет исполкома, райсопроф суоһу кыстыгар, суоһуттан бородууксууһаны ылыыга таһаарылаһыт итэһэстэри түргэмник туоратаалларыгар, кыстык устатыгар үтүү ылаһыга уонна иччак суоһуну төлөһүтүүгэ ылаһылаһыт социалистическай өбөһөрөдөһтөһөлөрү буһуучу төлөрүүгэ, кыстыгы хас отделениета ферма аһыны тэрээһиннэхтик түмүктүүгэ уонна суоһуну сайынныгы мөһчирөгө үтүүгэ туруктаах үктэһиннэрэргэ суһал дьаһаллары ылаһтарыгар совхозтар директордарын, партийнай уонна профсоюзнай тэриэтэлэрин, сельсоветтар испол-

Партийнай тэрилтэ бийбэуэй дөөбүрэ коммунистар улаба-халыкка сыйлаһыныан, общественнай өлөххө кыттыгылаарын тийһэнэн хинилэр партийнай сүрүдүктэри хайдах тэһөрөөлөрүттөн улахан тутулуктаах. Ол иһин билигин партийнай тэрилтэбит бу биирүрүккэ ураты боолдохтоһун уурай.

Улун бодьохтоох, бистайнаан-
ний партинай сэрүдэхтар бээр.

деловой дух көрөр уонна баар итэ-
бастэри туоратыыга ахсаабын
наамаһытын уурай. Ити түмү-
гэр мекком 1974-1975 сс. үө-
рөх дымныгар үлэти үчүгэй чаа-
пана алдьабыта.

Коммунисты М. С. Листикова
экин агитатор назначенынан,
К. С. Постняков пароднай добро-
вольнай дружина назначенынан,
Н. В. Попов будчуттар общество-
ларын председателинэ аван

гүмүктүүр занатмены «Съезд теоретическай боннуруост а р ы ырытан оңоруута» днэн темада мытарга бөлүмүннр.

Эдэр коммунист, дуучча ты-
аан учуугада Л. М. Винокурова
«Знание» общество председате-
ли билимганаан ириллэнгилар
уонна үөрөхчүлүгү лекция-
лары, дэкилэллэри уонна бэсэ-
лэри билииннаахтык «салай-
нылар. Манан тыһынна хуус ком-

Экономика—тын боппурус

Ааһан-суоттаан үлэлиэххэ

Билигнн хэмжэ авган-сууг-
тан үзлээднн, процаардсго
кодьүүхн үрдтнн, бордун-
суйн лавчгсгнбгтнн гүнч-
рнн соруга хайвагнхытаагэр
ба күүсэ гүрүрүрүрннн. Үлэ
гөһн онгохуулуубугунаа буол-
бакка, кннн тоһого гүрбугу-
ннн, гүрүсэ гүрү бнрбннн-
ннн, лавчгсгнбгтнн хайдагн-
ннн снмннннннн буолла.

Држим Эристин патшалык совете Хайгасттабы отделеиниште онге патшалык бастыны сыма монгалым кварталын ити оттуран, атын отделеинилерне кытта тэвчээгэгэ, бастама прдук кадыуу тээлтти гүмүкээтэ. Ол кырдуи, алакай бародууксулуну оторууи 51 тынмынча солкубайдыназ быланыи 74 тынмынчанан, ол ага 145 бырыкым толорон нуоталинныи бастааи.

Үүт төвөрхөнх сөлхөл үрдү-
лэн нэмнхэг. Бу сүүм бүр-
чинмэгтхөн нымрагдэ нийн
элбэл үүтү шкэрдүн, үүт тэ-
чмэгтхөгдэ нэмнхэгдэ, үлэ тэ-
рэлднэг, нэмнхөгсгтхөн ным-
та үлэ нэмтхөг, а. б. а. бую-
лалар. Итэ барыта кэлэр нэ-
трэгэр асгал-срөгтхөн тэлэлч-
нм модьдлар.

Экономический аспект су-
рүн сурталдаах үүтүгү государ-
ствога туттарышмы ылан кө-
рүүсүп. Совхоз үрдүнэн үүт
онкугар сүзөгөйүнэн туттарыш
29,7, ол ичинде Хайаар өгдө-
леништер 80,4 бырышмакта
тишбэ, Оттон Чакыр өгдө-
лениш үүтүн 0,3 бырышмакы
эре сүзөгөйүнэн туттарда. Бу
бары өгдөлеништерге талайыр
булуохтаа. 1 центнер тутта-
рышмакыт үүт совхоз үрдүнэн
32 солкуобайга тэжистэ. Ха-
йаар өгдөлеништер биш
центнер үүт 19—20 солку-
байга гурда. Оттон Хайаа

бишр центнер үүгэ 29 солн.
81 харчыга ыманаланна. Адаг-
суготтайн улашир ардуга си-
тинтэн би көстөх талсаа.

Улаан полвоту үүт тэмчигийдэг жамгаартай сүтгэлээр. Ангардас үүт хэвчигийн кичэйлээтэн соогоз эг тыммынча солжубайм сүтгэдэ. Ону өгөөлениеларынан малаха, манник заргына талсар: Ходаар — 15, Чакыр — 5, Холтобо — 15, Хайлахыс — 4 тыммынча. Бу нгэхэс биш сүүрүн барчининэтинэн үүт омигээр сорогойм туттарым булла, Никый түмүүрэн биш центнер үүт ийн проскуоттанма: Холтобо өгөөлениелгээр 38 солж 21 харчы, ол иһитэн ангардас ламнака 19 солж., өтгөн Хидезыхка—24 солж. 25 харчы ол иһитэн ламнака—8 солж. Биш центнер эг отохугучадыман эмиз эриэ-дэхситэ суох Холобур, Холтобого биш центнер эг 151 солж. 40 харчыг турбуэт бфаллумын, Хайлахыкки 138 солж. турда.

[illegible]

Кэлэр сэлтан мнэ экономическай үөрүсү баган-суоттан үлэлээнигнэ, туһааннаа болуктун үлэтнээр иккэ сибэрстиэхэ наада. Оттон агбениислар управленицыйдар, баригдбындар, специали-ага экономическай үлэ сүүрүм бардбулларин үчүсэйдин би-лэр, ырытар буолуохтаахтар. Дл иһин хинилэргэ аналлааг аналтылар, селимнардары олтоот кэмизэр ытытар үчү-дэй буолуо этэ. Дээ оччозо роизводство хас биирдии ко-мандира дьингнээхтун баган-уоттан үлэленира ситилчэ-уэвэ.

К. АРЖАКОВ,
зам. общ. корр.

Партийнай олох

СОРУДАХ—ЭППИЭТТЭЭХ ДЬЫАЛА

ууршарынш боришхалар, Онуо-
ла шим туохха дьоруонаара,
уорара, үлүтүн хайыыхага, о. д. а.
учуутташалаар. Ордух обществен-
най тарихтарлар сатайыччаларын,
сыл устата үлүтүн тарихынахха
донуу сүүчүгүлүгүнэ бөлүмтө
уурудалар. Аныаналар ачылыс-
тыктарын, пренеагайлыктарга, по-
литинформатогдары, лекторлары
аппагыгыта партийнай бюро үчү-
төй бөлүмнөх, иреттэях табал-
лыктары турууларга кыһанар.

Казин саяаларга профсоюз мектебдә үзүн мөлтөхтүк тарбиян түмүтүр техникескөй үзүн-инттер үлөз, общественной олоххо-ылаахха ентөтә суох кыт-галыара. Мектеп үзүн саяа-пыага коммунист Д. П. Кожкин рекомендацыйалыкты үзүн-инттеринен итиник өбсөмүтә. Оңтон ыла дөп үлөз сыйыаннара балчыга түбүстә, мектеп арас коммиссары тарбиян үзүн-инттер күөтүнчә тардар, үлө тутал өбшүрүөстөрүн былаачынаахчык.

үзэлчилээр, Нартиентар маассары идеянай-политическай нутгита активнай-дык хытталлар. Ол бурдук, огуузалар директордара А. С. Шадрин уонна Н. М. Матвеев, хыгдыарас коммунистар М. С. Романов, С. Н. Жирков, Н. М. Павлов, Н. Н. Захаров пропагандистарынан үзэлчилээр. Кинилэр быйыл партия XXV съезийн жатырыл-байдалларын үөрэтини программа бийлыгынан төрөөһүннээх үтүк хытталлар.

Ордук тэрээвинилэхтик уонна системалаахтык оныттаах пропагандаист С. Н. Жирков үлэлиир. Кини 27 сар араса политическай курулуустарга, эежиннардага пропагандисттаат. Бу үлэни ич сүрөттөнүн таптыыр, итсөөччилэргэ ханнык баарлар түбэлтэҕэ дириэ, чинь билиини биһэрөө уонна даанителлары союнтай-с о п у н ыыжалары туттан көрөхсөбилэхтиик митар. СССР XXV съездин материалбаалдарын уонатаһын

мунистар яраас бiастах сорууда-
гары, общественный үзэлэри то-
доролдор.

Хас бимрдин коммуниста уонун партията суох активиста партиянай сурдахтары бипэрэн толорторуу улахан нитэр суомта-
лмах. Ол ийин педагогическай коллектив бары чилипиннэрэ сору-
дахтах буолалларыгар кыһана-
быт. Партиянай тэриэтэ бэрнэ-
либит сурдахтар септөөхтүүк то-
дороллууларын тэрийэр. Бэрнэллэ-
бит сурдахтары дьон байэ кэити
куракк саванн толорор буолан-
нар, үөрэтэр-интэр үлэни биллэр-
дик түһсэрдиыбыт.

СССР XXV съёний уурзахта-
рын салалтарын партийнай-по-
литической, партийнай-төрлийэр
үлэни оёо күүхүрдэгэ, оёо
партийнай сорулхатар, нитэр
сорулхатарын салгы үлэдэгэ
сорулханыг.

Р. АБРАМОВ,
интернат-оскуола партийнай
тэрилтэтин секретара.

Агитзоналарга **ПАРТИЗАНСКИЙ ДАР БАСТААТЫЛАР**

Чигнэр нийгмийнхэн зогсох
хүрээтэйгээрээ эдийн засаг
нийгмийнхэн бичигдэж
Кавказын бичиг хөрөнгийн
уус-уус самалдальд нь
бичигдэж. Бүх хөрөнгийн
Нартайн
нийгмийнхэн хөрөнгийн
нийгмийнхэн бичигдэж.
Эдийн засаг
нийгмийнхэн хөрөнгийн
нийгмийнхэн бичигдэж.

Бу илтэмнэ олохтоохтаруу
концера «Бүтүн нэрөөг эр-
дмэтэ — шартилга, уруй бодол-
луга!» дэж дэсхилмэн бэрдэ,
Сүрэгэ Оймалон «Нүхэ кил-
им» дэж килмэтлүгээр «дэ-
лэл рэйбөөдүгэ Н. Оконешни

[illegible]

Дүр-уран сатодотомоско
күрэгтэлмиз бэриг зоналары

хэмийн партизанскайдар бичигт зинэ баясгалууд. Азубакка, саямалмакка, асгуалтениийдээр, дус-урм аюохуугтарал, а.й.м.көрүмнээрэ нинилэр эхлэ ахтениийдхк киталмилэр.

А. СИВЦЕВА,
«Маэринчаан» пост
чилизнэ.



Эрилик Эристин азынхан совхоз Чанырдаабы отделеннетыгар агитэналарынан араас көрүнгүзөх нүрэхтэһинилэр, бизнэрдэр, мөцүннэлэр, данылааттар былданнархтык ытылдаллар. Олорго сылдымбатах, кыттыны ылбатах бикр да кырдыбааһы манна булбак-
нан.

СНИМОНКА: нэбилээскэ почтабынунан ор сылпарга экиилэ суох үлээлэбит пенсионер Ренат Петрович Данилов (хаҥаһа) нурахтааһын илмигэр.

И. ЛЕБЕДЕВ фотота.

Агитатордарга, политинформатордарга нөмө

ОРОЙУОН СОВХОЗТАРА ОБЩЕСТВЕННАЯ СУӨНҮ ЧИТИИТИГЭР

	Ынах сүлхү			Ол нингэр ынах			Сыгы			Ол нингэр биз				Ынах төрөөтө		Ынах сүлхү өлүүтэ		Ол нингэр ынарай	
	былаан	туола	1975 с. Π	былаан	туола	1975 с. Π	былаан	туола	1975 с. Π	былаан	туола	1975 с. Π	1975 с.	1976 с.	1975 с.	1976 с.	1975 с.	1976 с.	
Кара Маркс	6350	7470	+700	2550	2418	+86	4240	4181	+280	2310	2348	-26	878	1175	62	32	28	28	
Субуртуксай	7320	7752	+747	2680	2446	-73	4120	3907	+393	2300	2355	+100	955	962	218	89	94	78	
Э. Эрнстени	1730	5803	+305	1900	1881	+144	3090	2925	+401	1640	1621	+62	1067	1069	53	22	23	15	
Ор. үрдүнөн	18400	21025	+1752	7130	6745	+157	11450	11013	+1074	6250	6324	+136	2900	3206	333	143	145	121	



ИЗВЕСТИЯ

УОННА

CONKYDIN



СОҢУОН ХААЧЫСТЫБАНЫ НӨМҮСКҮҮР

Төмөскэй уобалаһы суутугар бу
ҕадаһааччылар — таскынайыла
рыгар биир олохтоох предприни
салайааччылар олоһуттара. За
пад бороодуксуһата — кириичча
лар ГОСТ-ка сөн түбэспэтэхтэрэ
айа барыамлар, муһукарын ээ
тэрийиһэлэрэ, о. д. а. дыктэр тах
рыбыттара. Ол эраары запад дирек
тора Федоренковы уонна кылаабы
най инженер Аверкины ити дык
тэр дыккеннэрбитэхтэрэ. Технич
ескай контуруод отделын үлэби
тэрэ байэлэрин эбээһинэстэрин то
лорууларыгар аппиэте суох сис
теманыһаһыттарын туһаанан, кири
лэр быраактаһымат кирииччалар
ны наадыһааччыларга миталым
олоһуттара.

Бэйлэлэрин дэлигмэлэ сохуонт
на сэл түбэснэгтэн билэбилэ, Фе-
дэренто уоны Аверки кирпичи-
чэни ылар предпринимэртэн
мөктэ структурэ ылаттымэлэра.
Итинни докумэнарга кубадан
халчсыбайалах кирпичичлэрин
ылыттарын түһуан үнүүлэри
түһэриэ суохтаахтарыа түһуан
уусулубубалар туруоруллубутта-
ра. Ол араори итинни «сэрэнэр»

дхагаллар быралгы өгөрөөчүл-
ры абиралбатахтара, Тинэбэр, ма-
тис сүрүктөр ончуларыгар кини-
лэртэ бүрүйдүүр түмүк туттары-
лыбата.

Промышленность бородуксуул-
тын хэмжээгээс нэвчлэхүү
агаардас эконолическай, мораль-
най средствонан эрэ мыгылалынт.
Одохоммут нурмадартан ураты
кугталлах туораайны түбэтэлэ-
ргэр предпрятмелар сайлаач
чыларыг холуобунай далааны
гарийнгэ тийнэ дьадалар тут-
тулаллар.

Майныг элпинетинээс бэлтгэх зөвхөн нэгэнийдээх эвэтэр хэс дүгүд нуураар хаачыстыбалаах бородууксуяны тайаарыт үлэ-интэр тардылалалар. Ону тэгт итининг хирэлэр стандарк сөп түбөөсөт эвэтэр полисектнайн сүөх бородууксуяны өнгөрөн та-аарыны ийиң эхиэ туттуулаахтар сөп. Эпидионт буруй ийиң бодуубунай элпинетинэс туһада туу-аар бородууксуяны өнгөрөн та-аарыныг теирдидионт бирчын-калэригэн тутулута сүөх тэриллэн сөп. Дээ ол ийиң үөһээ ахтыллы

быт Федоренко мэлтүх хаачысты-
балзах сырбеттан уонча кууларан
оборудованиеттан быраактамыт
ириниччэлэр олобуулаан тахсы-
бытаарын туһунан быһаарынтын
судуубалар болгомото илбатах-
тыра.

РСФСР ХК 152 нэстатыбатыг сэтгүбэнишээр, итг эгналбиг бүрүү оворууга буурйдаахтар 3 сэлтэ тийэ көүлэлэрин быһаагы бирингөөрдөнөхтэрин сэтг. Күрдэнь, хаачыстыба иһин охсуууга холуобнай буурйдааһыны үүтүү—тиһэх дыһала. Итг боро-дүксүйа хаачыстыбатын үрдэтиг-гө үөһнэ быһаагы утары охсуу-ууга Сокуен суэлэтын көрдөр-биг өлүт буулар.

[illegible]

И. ГРАННИН,
ЮРИСТ.

CCTA.

УЛЭ ИНВАЛИДАТАРЫГАР
ЧЭПЧЭТИИЛЭР

Үзлэтийн сүлдэн мэддэгн
оёоллоон инвалд буолбут
тарга государство арас кө
рунээх көмөлөрү, үзүчэтн
лэри олохтуур, пенсияны
аныыр, оху таһынан үгүс үз
чэтнэлэри туһааннаах тэрилт
лэр олохтуулларын көрөр. Ити
сокуоннары олоххо киллэринни
министэр олохтоох Советтар
хонтүрөөлүхтөөхтөр. Оёол
лонуу кэннигтэн инвалд буол
ларгына, ВТЭК сүбөтинэн чэп
чэни үлэсэ үзэллэрингэр реско
мөндөһи бэриллэр. Оттон тэ
рилтэс кинээх кыаһынан
кыйаар үлэтиг булан бизнэс
эбэһинээтэх. Инвалдны и а
атын үлэсэ көһүүтэ ханын: да
мэйэй суох буолуохтоох. Кыа
һыттан көрөн кылгатылыбыт
чаастаах үлэ күнө, кылгатыл
лыбыт күнээх нэдиэлэ олохто
нуон сөп. Бу түгүнгэ хамнас
үлээлэбип чааһынан, оғорон
таһаарбыт бөрдүүксүһатынан
аарылар. Ол тынан бараан
сыллаабы уоллуската талору
аарылар. Инвалдны түгүнгү
үлэсэ, өрөбүл күн, үлэ чааһы
кэннигтэн үлэлэтин ВТЭК кө
гүлүгүн уонна бэйэтин собу
дэтинэн эрэ олохтоһор. Кини
лэри үлэни дааччыһыны
социалнай хааччыһы отдела,
профсоюзтар месткомнара, эмп
үлэһиттэр, олохтоох Советтар
бастайааннай комиссиялара
хонтүрөөлүүлэр.

уонуска бэрлэлэр:
— үлэллэр тэрлэтэлэрэ
профсоюз месткомун ныйта сө-
булэллнннэрэн онгортон таһаарар
иороматын аччатааллар: үһүс
группалаахтарга 10, бастаан
уонна иккис группалаахтарга,
сыахха эбэтэр дьыада үлэллнл-
лэриггэн тутулуга суох, 20 бы-
рыһыан

Уулсай малын инвентары-
гар быстах үлэлиир дьоруу
сүтэрингэ пособие икки мй ус-
тата төлөнөр, ол гынан баран
сылга ус ыйтан ордуо суох-
таах. Оттон профессиональнай
малыраттан уонна охолтон үлэ-
лиир кыахтарын сүтэрбиттэргэ
пособие үтүөрүүр диэн төлө-
нөр.

«Рабочайдар уонна сулуус-
палаахтар бастах үлэлдир до-
буударын сүтэриллэригэр кө-
мөү туспарар туһунан» СССР
Министрдарын Советын 1974
сый ахсынны 13 күнүгээри
уурааһынан 1975 сый ахсын-
ны 1 күнүгүн салгыһын
ылдыааччыларга үтүөрүөхтэ-
рингэр эбэтэр инвалидхоһун
группатын ыларытыахтарыгар
дизир эбэтэр 10 мй устата по-
собие төлөнөр. Ол эрэри төлө-
бүр икки календарнай сылга
12 мйтан ордуу суохтаах. Сал-
гыһын ылдыар инвалидна
бэргэстэрин сылга 5 мй уста-
тыгар, ол иһигэр тохтобула
суох 4 мй устатыгар пособие
бэриилэр. Инвалид атын тэрил-
тэбэ көһүүтүгэр, өскөтүн буру-
йу өтөрбөтөх, үлэ дьысчи-
линиэтин кэспэтэх буолабына,
үлөттөн уурайбыт бирчигинэ-
тигэн, хаһан үлэбэ минирбит
болдьоһуттан тутулууга суох
үлэтин стаһа толору аарыллар

Инаадлида бэйтэйн мыхар-
ан корон социальнай харалта
идээн бигэр интернеттаах
училчиларга, техникумнарга
уорэтэриэн сеп. Ити кэмгэ
толору государственнай хаач-
чылыгыга олорор, стипендия
ылар уонча пенсиятын 10 бэр-
ыһылыа толорор.

Бастагы уюна ишкэ группалах харага, илһитэ, атада суох инновацидтар куорат иһинээри автобуһунан бөхсө сылдьадылар. Итингэ танга олохтоох Советтар бөхсө сылдьар биллэти билэжэллэр. Грандэнский авиация, муора флота, тымир суол миһистэртөөтэ үлэ баста-

күзүн аяккөрсөтүүдө үч бастакы жана экинчи группалардагы уюна кирген группалардагы инвалидтарыгар алтынчы 1 күнүттөн баштап ылым 15 күнүгэр диэри транспортынан сылдымы сынадыны 50 беринынан чыпчөтөлээр, бастакы группалардагы инвалиды атаарааччыга эмне чыгыны керектээр.

Улэрийн бастагч-уонка нхис группалаах инвалидтар подхожднай, холостуой полуогу талууртан босхолоноллор, тнис, сынаах протестара босхо онгодулаллар.

Бастагы группалаах үлэ инвалидтарыгар квартира телефона уочарата суох киллэриилэр, сынныанар түбэлтэлэригэр курортнай төлөбүртөн босхолонолор.

А. ЗАХАРОВ,
райсовет исполн. мув
социальной хар. таба
отдел. мув. с.б.н.д.с.с.с.с.

Көңүлүнэн
көччүтүмүөхкэ

Хадаар ноймлаагын ма-
хныныгтар юмрдаххина, дьон-
тон харчхи, арыгы кордуу
адор киини коруоххун сол.
Ити олохтоох отделение рабо-
чалаа Семен Лукня. Багар, эл-
ги айыцаттан итэсэтээр,
үлэни-хажманы ныйбата бо-
дуо дин сныаххыт. Суох, он-
нун буолбатах. Тон маһы тосту
тардар ныйахтаах күөһүөр кү-
нүгүр сыдыар эр бэрдэ. Арай
биир үлэдэ түптээн-таптаан
үлэлээбэт адыһааттаах, эмсэ-
дүр эрэ ким да буоллун сутуру-
дунан нүөрү үгэстээх.

Кани адыаах хонуктаабыта
культурабыт эргийэр кишинтэр
— кудуулка — мөһүлүкэ Совет-
тын, олохтоох отделение сала-
ааччыларын харахтарыг орто-
гутар арысы көрдөөбүтүн биэр-
бэтэх буруйутар меканык А. А.
Пестеревин сугутурун «суут-
таабытыаах». Совет исполко-
мун председателэ М. М. Мар-
шинов, отделение управлени-
я Н. И. Дьячковский быы-
һымылларын, күлүтээни уодь-
аанымылларын омуутар, тула-
кете сылдьан баттаһан илэ-
быа тыллара баранна. Соётох
лесничый Н. К. Аргунов араар-
ыы сатаабытын тобогуттан
мизиртэрэ үөрөмүкт күлү-
дөөх истэр бэйэлээх буолдо
ууф

Олохтоохтору күүл чүүччээр, сүтүругар «сомуonnaах» семен Луилин хайдаага днэри нүгүлүн кеччүтэлэр?

БЫРЫСТААНЫ.



Пройбуонга общественный ба-
раадаги бөөрөгчүүгэ доброду-
шай народнай дружиналар бы-
лааннах, үгс оруттах улам
ытгалар. Бастын үлээхтэр
көкөлөригэр райсовет исполко-
мун аппаратын ийни элдэ
добродушай народнай дружина
базр.

Снимок: дружина штабын начальниги Н. П. Кандинский (халас эрки) уюни дружинник-тар бөлөхтөрүн сазайлаачы Н. Р. Барашков дружина үлэтин тары-бын тудунай сүбэлэбизлэр.

П. СЕДАЛИЩЕВ
фотога.

Бырааптара быһылынна

Общественный инспектордар, милиция уюнна сууд
участатын үлэниэтэрэ кыраытын кэзээн көрүүлэрин
түтүгэр кэнники барыамда автомашинна, трактор рулу-
гар итирик турунтаах ололорут хаас да ийин түтүлүннэ.

Сүүл быраабаларынын көпчүгү, техника саахалдааны-
тыгар, ардыгар дая-оһол тахсымытыгар итинин быды
бастагы төрүтүнүн буолар. Ол итин рулга итирэн баран
олороочуларга кытаанах мизрэлэр туттулаллар. Дис-
наализацияционнай комиссия шофердар С. С. Львов,
И. И. Тоскин (олоһу-дыһаһы хааччыһы комбината),
С. С. Быганов (Субурууснай адынан совхоз), тракторис-
тар В. Н. Воробьев (меллорация ПМК-та), А. С. Егоров
(профтехучилище), Р. П. Попов («Якутколхозстрой-
ТМУ-га) рулга олоһор быраагытарын 1-2 сый болдьох-
тоон быста уонна ыстарайтаата. Оттон «Сельхозтехни-
ка» холбоһугун шофера А. С. Кудрявцев үлэлиир кол-
лективин көрүтүгэр бөрүлүннэ.

Н. АТЛАСОВ.

1976 *сыл* *ЫАМ* *ЫЙЫН 1 КҮНҮНЭЭБИ* *ТУРУГУНАН* *КӨРДӨРҮҮЛЭРЭ*

Салт өлүүтэ		Ол нийтэр кууш		Эт онохууга (центнер) тыншаах мыйаһынһын				Үүт валовой мана (центнер)				Биир фуражнай мнахтан мана (кг)			Үүтү государство атылааһын (центнер)				Эти государство атылааһын (центнер)			
1975 с.	1976 с.	1975 с.	1976 с.	6 мйдах бйлаан	туола	%	1975 с.	4 мйдах бйлаан	туола	%	1975 с.	4 мйдах бйлаан	туола	%	4 мйдах бйлаан	туола	%	1975 с.	6 мйдах бйлаан	туола	%	1975 с.
47	44	—	—	1160	626	54,0	—942	7120	6189	86,9	+1457	314	274	87,3	4620	4207	91,1	+909	1010	610	60,4	—843
28	42	—	—	1070	1391	130,0	—1759	7250	5460	75,3	+749	323	224	69,3	4540	4067	89,6	+420	930	1232	132,5	—1803
33	27	—	1	920	1003	109,0	—1260	6760	7773	115,0	+1155	415	474	114,2	4330	5259	121,4	+922	810	986	121,7	—1277
108	113	—	1	3150	3020	95,9	—3961	21130	19422	91,9	+3361	350	306	87,4	13490	13533	100,3	+2251	2750	2828	102,8	—3923

Государственной статистической инспекции

